

PAGPATRABAHO SA MELCHIZEDEK PRIESTHOOD

P A G B A N S A Y

Ang kada bahin sa DVD kinahanglang tan-awon nga managlahi. Ang DVD ug ang handbook mahimong gamiton sa mosunod nga mga paagi:

1. Ang komite sa Melchizedek Priesthood sa stake kinahanglang mogamit niini sa pagtudlo ug pagbansay sa bag-ong mga lider sa korum ug sa grupo.
2. Ang mga priesthood lider sa stake ug sa ward mahimong mogamit niini sa pagtudlo sa mga lider sa korum ug sa grupo diha sa mga miting sa pagpangulo ug sa nagpadayon nga inservice training.
3. Ang mga lider sa korum ug sa grupo mahimong mogamit niini sa pagbansay sa mga sakop sa komite.
4. Ang mga lider sa korum ug sa grupo mahimong mogamit niini sa pagdugang sa pagtudlo sa korum ug sa grupo.

MGA SULOD

BAHIN 1	<i>Pasiuna ug Overview</i>	18 ka minuto
	<i>Nagribyu sa importante nga pangalagad sa mga lider sa korum ug sa grupo sa pagpalig-on ug pagserbisyo sa mga tighupot sa priesthood ug sa ilang mga pamilya.</i>	
BAHIN 2	<i>Ang Misyon sa Simbahan</i>	19 ka minuto
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nagpasabut sa misyon sa Simbahan.</i> 2. <i>Nagpakita kon sa unsa nga paagi maglihok ang komite sa priesthood executive sa ward ug sa ward council sa pagtabang sa pagtuman niini nga misyon.</i> 	
BAHIN 3	<i>Administrasyon sa Korum ug sa Grupo</i>	13 ka minuto
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nagtudlo sa mga lider sa korum ug sa grupo sa pag-organisar sa ilang mga kaugalingon ug sa pag-organisar og mga komite nga mopahigayon sa misyon sa Simbahan.</i> 2. <i>Nagpakita kon sa unsa nga paagi nga ang mga komite sa korum ug sa grupo makadugang sa panaghiusa, makapaapil sa bag-o ug sa dili kaayo aktibo nga mga miyembro, ug makagamit sa hingpit nga mga kapanguhaan sa priesthood sa pagtuman sa misyon sa Simbahan.</i> 	
BAHIN 4	<i>Pagpangalagad</i>	20 ka minuto
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nagpakita kon sa unsa nga paagi nga ang mga lider sa korum ug sa grupo personal nga makaalagad ngadto sa mga tighupot sa priesthood ug sa ilang mga pamilya.</i> 2. <i>Nagsugyot og mga ideya sa pagtabang sa mga miyembro sa korum ug sa grupo sa pagpangalagad ngadto sa uban pinaagi sa home teaching.</i> 	

Pahibalo: Kini nga DVD adunay materyal sa katungod sa sinulat. Ang pagpakopya wala itugot nga walay pagtugot gikan sa mga tag-iyu sa katungod sa sinulat.

AUDIO NGA MGA PINULONGAN: PINULONGAN (CEBUANO) PAHIBALO: KINI NGA VIDEO MAHIMONG GIBUHAT GAMIT ANG MAS KARANG MGA BERSYON SA MGA KASULATAN UG DAAN NA NGA MGA TERMINOLOHIYA SA SIMBAHAN.

ANG SIMBAHAN NI
JESUKRISTO
SA MGA SANTOS
SA ULAHING MGA ADLAW

© 1991, 2008 pinaagi sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin. Giimprinta sa USA. Pagtugot sa Iningles: 4/05. Pagtugot sa paghubad: 4/05. Hubad sa: *Putting the Melchizedek Priesthood to Work.*

CEBUANO



00375 853



71 ka minuto



4:3



DVD
VIDEO

00375 853